



*Predsjednik Crne Gore*

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI  
KONKURENCIJE**

Proglašavam **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI  
KONKURENCIJE**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici  
Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

**Broj: 01-1362/2**

**Podgorica, 30. decembar 2021. godine**



**Milo Đukanović**

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i člana 91 stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE**

### **Član 1**

U Zakonu o zaštiti konkurencije („Službeni list CG”, br. 44/12 i 13/18) u članu 19 stav 2 poslije tačke 23 dodaje se nova tačka koja glasi:

„23a) donosi godišnji program rada;”.

U stavu 4 poslije riječi: „zamjenik direktora Agencije” zarez i riječi: „pomoćnik direktora Agencije” brišu se.

### **Član 2**

U članu 20c stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3) uživa lični i profesionalni ugled za poslove koje će obavljati.“

Stav 2 briše se.

### **Član 3**

Član 20f mijenja se i glasi:

„Savjet:

- 1) donosi statut;
- 2) donosi godišnji program rada i finansijski plan;
- 3) podnosi izvještaj o radu za prethodnu godinu i finansijski izvještaj;
- 4) imenuje i razrješava direktora i zamjenika direktora Agencije;
- 5) donosi upravne akte iz nadležnosti Agencije;
- 6) donosi pravila Agencije;
- 7) donosi poslovnik o radu Savjeta;
- 8) utvrđuje godišnji plan rada u oblasti državne pomoći i godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći;
- 9) podnosi Vladi finansijski plan za narednu godinu;
- 10) daje mišljenja i smjernice o primjeni propisa iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći;
- 11) daje mišljenja na zahtjev organa državne uprave, nadležnog organa lokalne samouprave i pravnog lica koje upravlja i raspolaže sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom u skladu sa zakonom u pripremi propisa i drugih akata kojima se uređuju pitanja vezana za dodjeljivanje državne pomoći, kao i u postupku njihovog donošenja;
- 12) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.”.

### **Član 4**

Član 21 mijenja se i glasi:

„Agencijom rukovodi direktor Agencije.

Direktor Agencije ima zamjenika.

Direktora Agencije i zamjenika direktora Agencije imenuje Savjet, na period od pet godina, na osnovu javnog konkursa i mogu biti ponovo imenovani.

## Član 5

Član 21a mijenja se i glasi:

### **„Uslovi za imenovanje direktora Agencije, odnosno zamjenika direktora Agencije**

#### Član 21a

Direktor Agencije, odnosno zamjenik direktora Agencije, može biti lice koje, pored opštih uslova utvrđenih propisima o radu, ispunjava i sljedeće uslove:

- 1) da je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- 2) da ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja iz oblasti prava ili ekonomije;
- 3) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, koji će omogućiti obavljanje poslova u skladu sa ovim zakonom.“

## Član 6

Član 21b mijenja se i glasi:

### **„Ograničenja za imenovanje direktora Agencije, odnosno zamjenika direktora Agencije**

#### Član 21b

Za direktora Agencije, odnosno zamjenika direktora Agencije ne može biti imenovano lice iz člana 20d stav 1 ovog zakona.

Direktor Agencije odnosno zamjenik direktora Agencije ne može da vrši poslaničku niti drugu javnu funkciju ili profesionalno obavlja drugu djelatnost.

Kandidat za direktora Agencije, odnosno zamjenika direktora Agencije je dužan da Savjetu dostavi pisanu izjavu da ne postoje smetnje za imenovanje utvrđene ovim zakonom.”

## Član 7

U članu 22 stav 1 tačka 2 riječi: „poslovanje i zakonitost” zamjenjuju se riječima: „poslovanje, zakonitost i kvalitet”.

Poslije tačke 4 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„4a) predlaže statut Agencije;

4b) predlaže godišnji program rada i finansijski plan;“

U tački 5 riječi: „plan za narednu godinu” zamjenjuju se riječju “izvještaj” .

Poslije tačke 11 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„11a) stara se o obezbjeđivanju javnosti rada Agencije;

11b) utvrđuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta;“

Stav 4 briše se.

## Član 8

Član 23 mijenja se i glasi:

### **„Razrješenje direktora Agencije, odnosno zamjenika direktora Agencije**

#### Član 23

Direktor Agencije, odnosno zamjenik direktora Agencije može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:

- 1) na lični zahtjev;
- 2) ako je osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti;

- 3) kada ne postupa u skladu sa zakonom, nestručno i nesavjesno obavlja dužnost;
- 4) kada svojim ponašanjem i radom dovede u pitanje nezavisnost i ugled Agencije;
- 5) ako trajno izgubi sposobnost za vršenje dužnosti;
- 6) ako bude izabran ili počne da obavlja drugu funkciju, odnosno djelatnost nespojivu sa dužnošću u Agenciji.“

#### **Član 9**

U članu 23a st. 1 i 2 riječi: „zamjenika direktora Agencije, odnosno pomoćnika direktora Agencije” zamjenjuju se riječima: “odnosno zamjenika direktora Agencije”.

#### **Član 10**

Član 25a mijenja se i glasi:

### **„Godišnji program rada i izvještaj o radu**

#### **Član 25a**

Agencija najkasnije do 31. decembra tekuće za narednu godinu donosi godišnji program rada koji sadrži podatke o ciljevima, indikatorima uspješnosti, aktivnostima koje su potrebne za realizaciju ciljeva i licima odgovornim za realizaciju.

Agencija je dužna da do kraja prvog kvartala tekuće godine, podnese Vladi izvještaj o radu za prethodnu godinu koji sadrži prikaz izvršavanja zakona i drugih propisa, podatke o realizaciji ciljeva iz programa rada državne agencije, ocjenu stanja i mjera koje su preduzete za unaprjeđenje stanja i finansijski izvještaj.

Davalac državne pomoći dužan je da Agenciji do 15. marta tekuće za prethodnu godinu dostavi podatke o dodijeljenoj državnoj pomoći.

Na osnovu podataka dobijenih od davaoca državne pomoći, Agencija sačinjava godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u prethodnoj godini, koji dostavlja Vladi i Skupštini do kraja drugog kvartala tekuće godine, radi upoznavanja.

Agencija dostavlja izvještaj iz stava 4 ovog člana Evropskoj komisiji, u skladu sa obavezama preuzetim potvrđenim međunarodnim ugovorom.“

#### **Član 11**

U članu 25b stav 1 poslije riječi: „zamjenik direktora Agencije” zarez i riječi: „pomoćnik direktora Agencije” brišu se.

#### **Član 12**

Poslije člana 72e dodaju se tri nova člana koji glase:

### **„Rok za usaglašavanje Statuta i akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji**

#### **Član 72f**

Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

**Rok za imenovanje predsjednika i članova Savjeta****Član 72g**

Predsjednik i članovi Savjeta u skladu sa ovim zakonom imenovaće se u roku od 90 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predsjednik i članovi Savjeta imenovani u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije („Službeni list CG“, br. 44/12 i 13/18) nastavljaju sa radom do imenovanja predsjednika i članova iz stava 1 ovog člana.

**Rok za imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije****Član 72h**

Direktor i zamjenik direktora Agencije u skladu sa ovim zakonom imenovaće se u roku od 150 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Direktor i zamjenik direktora Agencije imenovani u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije („Službeni list CG“, br. 44/12 i 13/18) nastavljaju sa radom do imenovanja direktora i zamjenika iz stava 1 ovog člana.“

**Član 13**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 08-1/21-1/11

EPA 231 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 27. SAZIVA

PREDSJEDNIK

Aleksa Bečić

